



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-44436-5/24
Sarajevo, 26.09.2024. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **42. sjednici održanoj 26.09.2024. godine**, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“.
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PO OVLAŠTENJU PREMIJERA

ministar Zlatko Mijatović

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3 x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo,
6. Javna ustanova „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo,, (putem Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. A r h i v a.



Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 46. stav 1. i 47. stav 1. Zakona o zaštiti kulturne baštine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 2/00 i 37/08), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj _____._____2024. godine, donijela je

Prijedlog

O D L U K U
O DOPUNAMA ODLUKE O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA JAVNE USTANOVE
„KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG
NASLIJEĐA SARAJEVO“

Član 1.

(Izmjena člana 5.)

U Odluci o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/99 - Prečišćeni tekst 31/07 i 1/13) u članu 5. Stav (2) iza riječi: „građevina“, dodaju se slijedeće djelatnosti:

"71.11. Arhitektonske djelatnosti i

71.12. Inženjerske djelatnosti i sa njima povezano tehničko savjetovanje".

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj:01-02-_____/24

____.____. 2024. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin Okerić

O b r a z l o ž e n j e

I - PRAVNI OSNOV

- Članom 12. stav 1. tačka c) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - ispravka, 3/96-ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) propisano je da je isključiva nadležnost Kantona Sarajevo „utvrđivanje i provođenje kulturne politike“,
- Članom 18. stav 1. tačka b) Ustava propisano je da Skupština Kantona donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona,
- Članom 3. st. (1) i (2) Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94)“ propisano je da se za obavljanje javne službe osniva javna ustanova, te da se pod javnom službom u smislu ovog zakona podrazumjeva trajno i nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu,
- Članom 6. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) propisano je Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove,
- Članom 10. Zakona o ustanovama propisano je da ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana 1. ovog Zakona, ako ispunjava uslove utvrđene zakonom za svaku od tih djelatnosti
- Članom 14. Zakona o ustanovama propisano je da **ustanova može proširiti ili promijeniti djelatnost** kao i vršiti statusne promjene, spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje. Odluku iz stava 1. ovog člana donosi osnivač,
- Članom 46. stav (1) Zakona o zaštiti kulturne baštine propisano je da stručne i sa njima vezane upravne poslove zaštite, korištenja i obnove baštine u smislu ovog zakona obavlja Kantonalni zavod,
- Članom 46. stav 3. Zakona o zaštiti kulturne baštine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 2/00 i 37/08) propisano je da organizaciju zaštite kulturne baštine može osnovati Kanton, Grad i opština sa područja Kantona u skladu sa svojim potrebama i sredstvima kojim raspolaže,
- Članom 47. stav 1. je propisano da se Kantonalni zavod osniva kao javna ustanova, kojoj se povjeravaju javna ovlaštenja da u skladu sa ovim zakonom odlučuje u pojedinačnim stvarima o pravima i obavezama pravnih i fizičkih lica,
- Članom 48. stav (1) al. 1. i 12. Zakona o zaštiti kulturne baštine propisano je da Kantonalni zavod, pored poslova utvrđenih ovim zakonom obavlja i slijedeće poslove: stara se o zaštiti, korištenju i obnovi dobara baštine, obavlja i druge poslove na zahtjev Skupštine, Vlade i nadležnog ministarstva.

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Predloženom odlukom utvrđuje se Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", kako bi ustanova ispunila uslove za izradu projekata koji tretiraju nacionalne spomenike, jer je stupanjem na snagu Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilišti i sudionicima u građenju („Službene novine Federacije BiH", br. 25a/22 i 42/22) onemogućeno Zavodu da radi te poslove.

Javna ustanova „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" je podnijela Inicijativu za dopunu djelatnosti Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", broj: 04-02-1086/24 Z-07 od 08.07.2024. godine sa relevantnom dokumentacijom.

U Inicijativi se predlaže proširenje djelatnosti Javne ustanove kako bi kroz dopunu djelatnosti ispunila uslove za izradu projekata koji tretiraju nacionalne spomenike.

Ovom odlukom dopunjava se osnivački akt Javne ustanove u dijelu koji se odnosi na djelatnosti JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", u skladu sa

Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 47/10).

Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 upotrebljava se za određivanje djelatnosti, odnosno za razvrstavanje po djelatnostima poslovnih i drugih subjekata i njihovih dijelova za potrebe statistike, različitih službenih i drugih administrativnih zbirki podataka (evidencije, registri, baze podataka i sl.).

Iz tih razloga, 2013. godine prema odredbama Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 47/10) već su usklađene dotadašnje šifre djelatnosti i klasifikacije djelatnosti Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo”, sadržane u odredbama člana 5. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo” („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/99- Prečišćeni tekst, 31/07 i 1/13) na način da djelatnost Zavoda glasi:

"Član 5.

Djelatnost "Zavoda" je:

- 91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva,
 - 91.02 Djelatnost muzeja,
 - 91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce,
 - 91.04 Djelatnost botaničkih i zoloških vrtova i prirodnih rezervata,
 - 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada,
- Ovaj razred također uključuje:
renoviranje i restauriranje historijskih mjesta i građevina.

Prema Inicijativi Zavoda, u članu 5. , djelatnost Zavoda potrebno je dopuniti slijedećim djelatnostima:

"71.11. Arhitektonske djelatnosti i

71.12. Inženjerske djelatnosti i sa njima povezano tehničko savjetovanje".

Riječ je o klasifikacijama koje prema odredbama Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10) obuhvataju arhitektonske savjetodavne djelatnosti: izradu nacrtu (projektiranje zgrada) i urbanističko i prostorno planiranje i projektiranje zelenih površina, odnosno tehničko projektiranje (t.j. primjenu zakona fizike i načela inženjerstva kod projektiranja mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema), kao i savjetodavne djelatnosti za: projekte razvoja i izrade mašina, industrijskih procesa i postrojenja, projekte iz područja niskogradnje, hidrogradnje, saobraćaja, projekte iz područja vodoprivrede, izradu, izvođenje i nadzor projekata iz područja energetike, elektrike i elektronike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije, sistem-inženjeringa i sigurnosnog inženjeringa; izradu projekata klimatizacije, hlađenja, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćenja, te projekata akustičnosti itd; geofizička, geološka i seizmička istraživanja i geodetske istraživačke djelatnosti, premjeravanja zemljišta i granica, hidrološka mjerenja, istraživanje podzemnih površina, kartografsko i prostorno snimanje.

Posebno ističemo na činjenicu da arhitektonske i inženjerske djelatnosti nisu utvrđene djelatnosti u osnivačkom aktu Zavoda, što predstavlja problem prilikom realizacije projekata na kojima je Zavod bio angažovan ili treba biti angažovan.

Ove dopune djelatnosti Zavoda, prema mišljenju Upravnog odbora Zavoda su nužne u cilju unapređenja rada Zavoda, te čine logičku i komplementarnu cjelinu, kako međusobno, tako i sa djelatnostima Zavoda koje su već utvrđene Odlukom i Pravilima.

III – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ove odluke nisu potrebna dodatna sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu.

IV – PRILOG

1. Zahtjev JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" (broj: 04-02-1086/24 Z-07 od 08.07.2024. godine),
2. Inicijativa za donošenje Odluke o proširenju djelatnosti JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" (broj: 171-5/22 od 31.01.2022. godine),
3. Zapisnik Upravnog odbora sa sedme sjednice od 31.01.2022. godine,
4. Kopiju Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/99 - Prečišćeni tekst, 31/07 i 1/13),
5. Izvod iz Pravila JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", (br: 02-05-6482-19/13 od 21.03.2013. godine, 02-05-25821-10/15. od 01.10.2015. godine, 02-05-10908-14/17 od 16.03.2017. godine i 11560-5/212 od 27.12.2021. godine),
6. Mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, broj: 09-02-37690/24 od 21.8.2024. godine,
7. Mišljenje Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, broj: 03-04-02-37689-1/24 od 30.7.2024. godine,
8. Mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, broj: 08-03-37700/24 od 30.7.2024. godine,
9. Izvod iz propisa.



**KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU
KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA
SARAJEVO**

INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL-HISTORICAL
AND NATURAL HERITAGE OF CANTON SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo kulture i sporta
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1,
Sarajevo 71000

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENO: 08-07-2024			
Organizaciona jedinica	Klasifikacija	Broj	Broj prijava
12	03	55960	

Broj: 04-02-1086/24 Z-07

Datum: 08.07.2024.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENO:			
Organizaciona jedinica	Klasifikacija	Broj	Broj prijava

PREDMET: Zahtjev sa obrazloženjem za saglasnost Vlade/Skupštine Kantona Sarajevo na Inicijativu za dopunu djelatnosti JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" – traži se;

Poštovani,

Upravni odbor JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", je na 7 (sedmoj) redovnoj sjednici održanoj 31.01.2022. godine usvojio Inicijativu za donošenje Odluke broj: 171-5/22 kojom se traži proširenje djelatnosti JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo".

Napominjemo: Inicijativu šaljem po drugi put putem Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo prema Vladi Kantona Sarajevo, koja bi istu trebala da proslijedi Skupštini Kantona Sarajevo na dalje nadležno postupanje. Naglašavamo da JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" nije dobio do sada odgovor na slanje Inicijative.

Uz Zahtjev Vam šaljem popratnu dokumentaciju i to:

- Inicijativu Upravnog odbora broj: 171-5/22 od 31.01.2022. godine
- Zapisnik sa 7 sjednice Upravnog odbora broj: 171-1/22. od 31.01.2022. godine
- Izvod iz Važećih Pravila Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, (broj:02-05-6482-19/13 od 21.03.2013. godine, 02-0525821-10/15 od 01.10.2015. godine, 02-05-10908-14/17 od 16.03.2017. godine i 11560-5/21 od 27.12.2021. godine).
- Odluku o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/99, 31/07 i 1/13).

OBRAZLOŽENJE:

Na prijedlog direktora JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Upravni odbor JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, na sjednici održanoj 31.01.2022. godine donio je Inicijativu za donošenje Odluke kojom se traži proširenje djelatnosti JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo".

Stupanjem na snagu (nove) Uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 25a/22 i 42/22), **onemogućeno je JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" da izrađuje projekte koji tretiraju nacionalne spomenike.**

Kao jedan od postavljenih uslova je pored zapošljavanja Inženjera građevine, jeste i proširenje djelatnosti Zavoda dodavanjem **"71.11 Arhitektonske djelatnosti"** i **"71.12 Inženjerske djelatnosti i sa njima povezano tehničko savjetovanje"** Riječ je o klasifikacijama koje obuhvataju arhitektonske savjetodavne djelatnosti, izradu nacrtu (projektovanje) zgrada i urbanističko i prostorno planiranje i projektovanje zelenih površina, odnosno tehničko projektovanje. Opširno obrazloženo u Inicijativi Upravnog odbora broj: 171-5/22 od 31.01.2022. godine, koju dostavljamo u prilogu.

PRAVNI OSNOV


Članom 7. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 3/99, 31/07 i 1/13), i članom 15. Pravila Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo broj 197/13 od 21.03.2013. godine, broj UO-933-2/15 od 01.10.2015. godine i broj UO/2-221/17 od 16.03.2017. godine i broj 11560-3/21 od 27.12.2021. godine, djelatnost Zavoda se može proširiti ili promijeniti, a Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo, odnosno Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti Zavoda donosi osnivač na obrazložen prijedlog Upravnog odbora Zavoda, usvojen dvotrećinskom većinom glasova.

S poštovanjem,

Prilozi: Kao u tekstu

Dostaviti:

- N/r premijer Kantona Sarajevo, Nihad Uk
adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo 71000
- Naslovu (s prilogima)
- Pravnoj službi
- Arhivi





KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU
KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA
SARAJEVO

INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL HISTORICAL
AND NATURAL HERITAGE OF CANTON SARAJEVO

Broj: 171-5 /22

Datum: 31.01.2022.

VLADA KANTONA SARAJEVO

Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, Sarajevo

PREDMET: Incijativa za donošenje odluke o proširenju djelatnosti JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo - dostavlja se;

Poštovani,

Odlukom o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99, 31/07 i 1/13) i Pravilima Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" (broj 197/13 od 24.01.2013. godine, broj UO-933-2/15 od 17.09.2015. godine i broj 11560-5/21 od 27.12.2021. godine) utvrđene su sljedeće djelatnosti Zavoda:

91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva

91.02 Djelatnost muzeja

91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce

91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata

41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Shodno članu 7. Odluke i članu 15. Pravila djelatnost Zavoda se može proširiti ili promijeniti, a odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona, odnosno odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti Zavoda donosi osnivač na obrazložen prijedlog Upravnog odbora Zavoda, usvojen dvotrećinskom većinom glasova.

Direktor Zavoda ukazao je Upravnom odboru na neophodnost da se, u cilju nesmetanog rada i obavljanja poslova iz nadležnosti Zavoda, djelatnost Zavoda proširi dodavanjem "71.11 Arhitektonske djelatnosti" i "71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje". Riječ je o klasifikacijama koje obuhvataju arhitektonske savjetodavne djelatnosti: izradu nacrtu (projektiranje) zgrada i urbanističko i prostorno planiranje i projektiranje zelenih površina, odnosno tehničko projektiranje (tj. primjenu zakona fizike i načela inženjstva kod projektiranja mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema), kao i savjetodavne djelatnosti za: projekte razvoja i izrade mašina, industrijskih procesa i postrojenja; projekte iz područja niskogradnje, hidrogradnje, saobraćaja; projekte iz područja vodoprivrede; izradu, izvođenje i nadzor projekata iz područja energetike, elektrike i elektronike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije, sistem-inženjeringa i sigurnosnog inženjeringa; izradu projekata klimatizacije, hlađenja, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćenja, te projekata akustičnosti itd.; geofizička, geološka i seizmička istraživanja i geodetske



**KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU
KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA
SARAJEVO**


INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL-HISTORICAL
AND NATURAL HERITAGE OF CANTON SARAJEVO

istraživačke djelatnosti: premjeravanje zemljišta i granica, hidrološka mjerenja, istraživanje podzemnih površina, kartografsko i prostorno snimanje.

Naime, činjenica da arhitektonske i inženjerske djelatnosti nisu utvrđene djelatnost Zavoda, predstavljalo je u više navrata problem prilikom realizacije projekata na kojima je Zavod bio angažovan, naročito cijeneći odredbe člana 50. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/09).

Upravni odbor je usaglašenog mišljenja da je dopuna djelatnosti Zavoda kako je prethodno opisano nužna u cilju unapređenja njegovog rada, kao i da prethodno opisane klasifikacije, čine logičku i komplementarnu cjelinu, kako međusobno, tako i sa djelatnostima Zavoda koje su već utvrđene Odlukom i Pravilima.

Cijeneći navedeno, Upravni odbor predlaže Vladi Kantona Sarajevo da prihvati inicijativu za dopunu djelatnosti Zavoda, te istu proslijedi Skupštini na dalje nadležno postupanje.



Predsjednica Upravnog odbora

Azra Koldžo

Dostaviti:

- Naslovu,
- **arhivi UO,**
- arhivi.



ZAPISNIK

Sa 7. (sedme) sjednice Upravnog odbora JU "Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", održane elektronskim putem u ponedjeljak, 31.1.2022.godine u 10:00 h.

Sjednici su prisustvovali: Azra Koldžo, predsjednica Upravnog odbora, članice Upravnog odbora Elša Turkušić-Jurić, Maida Šahinagić, Mirsada Škrijelj i Selma Karačević-Kapić, te Boris Trapara, direktor Zavoda.

Sjednicu je otvorila Azra Koldžo, predsjednica Upravnog odbora, upućujući poziv i upute za glasanje putem elektronske pošte po tačkama dnevnog reda, uz obrazloženje da se 5. tačka dnevnog reda: Donošenje novog Pravilnika o radu JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ povlači zbog tehničkih razloga. Korigirani dnevni red je jednoglasno usvojen.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6. (šeste) sjednice Upravnog odbora JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“,
2. Odgovor na akt Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo,
3. Odgovor na zahtjev za prisustvo člana sindikalne organizacije Zavoda na sjednicama Upravnog odbora,
4. Inicijativa za dopunu djelatnosti Zavoda (71.11 Arhitektonske djelatnosti, 71.12 Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje),

AD – 1 Zapisnik sa 6. (šeste) sjednice održane 28.12.2021. godine je jednoglasno usvojen.

AD – 2 Upravni odbor JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" zaprimio je akt broj 20-04-18-2392/21 od 13.12.2021. godine, koji se odnosi na anonimnu prijavu o navodnim nepravilnostima u vezi izbora i imenovanja aktuelnog direktora Borisa Trapara u kontekstu ispunjavanja propisanih uslova u pogledu radnog iskustva. Upravni odbor je izvršio uvid u dokumentaciju koju je Boris Trapara priložio prilikom prijave na javni konkurs za poziciju direktora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" i utvrdio kako je imenovani kao dokaz radnog iskustva dostavio dokumentaciju koja dokazuje radno iskustvo u trajanju više od pet godina u oblasti usko vezanoj za djelatnost Ustanove (zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija kulturno-historijskih dobara, te zaštita, očuvanje i unaprijeđenje prirodnih dobara), odnosno kako su navodi iz prijave neutemeljeni i netačni. Upravni odbor jednoglasno donosi ZAKLJUČAK o prihvatanju teksta "Informacije o izvršenoj provjeri", te se nalaže dostavljanje iste Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

AD-3 Upravni odbor je zaprimio zahtjev za stalnim prisustvom jednog člana Sindikalne organizacije Zavoda sjednicama Upravnog odbora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo". Članom 15. Stav (4) Poslovnika o radu Upravnog odbora JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, utvrđeno je da sjednici prisustvuje predstavnik Sindikalne organizacije Zavoda ukoliko Upravni odbor to smatra potrebnim. Cijeno odnosno odredbu, ali i trenutnu epidemiološku situaciju, usaglašeno je stajalište Upravnog odbora da stalno prisustvo predstavnika Sindikalne organizacije sjednicama Upravnog odbora nije potrebno niti svrsishodno, te da će isti dobiti poziv na sjednice Upravnog odbora na kojima se budu razmatrala pitanja iz njegove nadležnosti. Upravni odbor jednoglasno donosi ZAKLJUČAK o prihvatanju odgovora Sindikatu srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Sindikalna organizacija JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, te se nalaže da se isti dostavi podnosiocu zahtjeva.



**KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU
KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA
SARAJEVO**

INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL, HISTORICAL
AND NATURAL HERITAGE OF CANTON SARAJEVO

AD – 4 Odlukom o preuzimanju prava osnivača JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo"; ("Sl. novine KS, br. 3/99, 31/07 i 1/13) i Pravilima JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", (br. 197/13 od 24.01.2013. godine, br. UO-933-2/15 od 17.09.2015. godine i broj 11560-5/21 od 27.12.2021. godine) utvrđene su sljedeće djelatnosti Zavoda:

91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva

91.02 Djelatnost muzeja

91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce

91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata

41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Direktor Zavoda ukazao je Upravnom odboru na neophodnost da se, u cilju nesmetanog rada i obavljanja poslova iz nadležnosti Zavoda, djelatnost Zavoda proširi dodavanjem "71.11 Arhitektonske djelatnosti" i "71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje". Riječ je o klasifikacijama koje obuhvataju arhitektonske savjetodavne djelatnosti: izradu nacrtu (projektiranje) zgrada i urbanističko i prostorno planiranje i projektiranje zelenih površina, odnosno tehničko projektiranje (tj. primjenu zakona fizike i načela inženjerstva kod projektiranja mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema) kao i savjetodavne djelatnosti za: projekte razvoja i izrade mašina, industrijskih procesa i postrojenja, projekte iz područja niskogradnje, hidrogradnje, saobraćaja; projekte iz područja vodoprivrede; izradu, izvođenje i nadzor projekata iz područja energetike, elektrike i elektronike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije, sistem-inženjeringa i sigurnosnog inženjeringa; izradu projekata klimatizacije, hlađenja, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćenja, te projekata akustičnosti itd.; geodetska, geološka i seizmička istraživanja i geodetske istraživačke djelatnosti: premjeravanje zemljišta i granica, hidrološka mjerenja, istraživanje podzemnih površina, kartografsko i prostorno snimanje.

Naime, činjenica da arhitektonske i inženjerske djelatnosti nisu utvrđene djelatnost Zavoda, predstavljalo je u više navrata problem prilikom realizacije projekata na kojima je Zavod bio angažovan, naročito cijeneći odredbe člana 50. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju "Službene novine Federacije BiH", broj 48/09.

Upravni odbor je usaglašenog mišljenja da je dopuna djelatnosti Zavoda kako je prethodno opisano nužna u cilju unapređenja njegovog rada, kao i da prethodno opisane klasifikacije čine logičku i komplementarnu cjelinu, kako međusobno teoretijski sa djelatnostima Zavoda koje su već utvrđene Odlukom i Pravilima. Cijeneći navedeno, Upravni odbor predlaže Vladi Kantona Sarajevo da prihvati inicijativu za dopunu djelatnosti Zavoda, te istu prosljedi Skupštini na dalje nadležno postupanje.

Upravni odbor jednoglasno donosi ODLUKU o usvajanju inicijative za donošenje odluke o proširenju djelatnosti JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, te se nalaže da se ista prosljedi Vladi Kantona Sarajevo (posredstvom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo) na dalje nadležno postupanje.

Sjednica je zaključena u 20:15 h.

Zapisnik pripremila

Selma Karačević-Kapić

Predsjednica Upravnog odbora

Azra Koldžo

DOSTAVITI:

1. Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo,
2. članovima Upravnog odbora 5x,
3. direktoru,
4. arhivi UO,
5. arhivi Zavoda.

Član 12.

Organ rukovođenja u Teatru je direktor.

Direktora Teatra imenuje Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Vlade Kantona.

Direktor Teatra ne može biti član Upravnog odbora.

Član 13.

Organ kontrole poslovanja u Teatru je Nadzorni odbor od tri člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Teatru.

Član 14.

Radnici Teatra ostvaruju prava u skladu sa zakonom, pravilima Teatra i kolektivnim ugovorom.

Član 15.

Upravni odbor Teatra uskladiće pravila, akt o unutrašnjoj organizaciji i druga akta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 16.

Nadzor nad zakonitosti rada Teatra vrši Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Član 17.

Javna ustanova "Kanterni", Sarajevo, obaveštena je da u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove odluke podnese prijavu radi upisa ovih promjena u sudski registar koji se vodi kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Član 18.

Za svoje obaveze Teatar odgovara svojom imovinom - potpuna odgovornost.

Osnivač je supsidijarno odgovoran za obaveze Teatra.

Na osnovu člana 37, stav 4, alineja 3, i člana 152, stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 79/6, 10/96, 4/97 i 6/97) i Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 22.2.1999. godine, utvrdila je prečišćen tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo".

Prečišćeni tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo" obuhvata:

1. Odluku o preuzimanju prava osnivača Radne organizacije "Gradski zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 10/92);
2. Odluku o preuzimanju prava osnivača i izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Gradski zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/97);

u kojem je o značen dan stupanja na snagu tih odluka.

Broj 01-05-12-5/99

Predsjednik

22. februara 1999. godine Zakonodavno-pravne komisije
Sarajevo Avdo Čampara, s. r.

ODLUKA

O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA JAVNE
USTANOVE „KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU
KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG
NASLIJEĐA, SARAJEVO“

(PREČIŠĆEN TEKST)

Član 1.

Ovom odlukom preuzima se Odluka o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Gradski zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 10/92) kao Odluka Kantona Sarajevo.

Član 2.

Kanton Sarajevo preuzima prava osnivača Javne ustanove "Gradski zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", koja nastavlja sa radom kao Javna ustanova "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo" (u daljem tekstu: Zavod) u dr'avnoj svojini.

Član 3.

Naziv Javne ustanove je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod)

Sjedište Zavoda je u Sarajevu, Kaptol 16.

Član 4.

Zavod ima svojstvo pravnog lica.

Član 5.

Djelatnost Zavoda je:

92.5. Djelatnost biblioteka, arhiva, muzeja i ostalih kulturnih djelatnosti.

92.52. Djelatnost muzeja, zaštita kulturne baštine.

92.52.2. Zaštita kulturne baštine

- očuvanje i rekonstrukcija istorijskih mjesta i zgrada.

Član 6.

Zavod će djelatnost iz člana 5. ove odluke vršiti i za područje onih kantona Federacije Bosne i Hercegovine čiji nadležni organi ga za to ovlaste.

U slučaju iz prethodnog stava međusobna prava, obaveze i odgovornosti urediće se ugovorom između Zavoda i kantona.

Član 7.

Zavod ne može promijeniti djelatnost iz člana 5. ove odluke bez saglasnosti osnivača.

Član 8.

Izvori sredstava za rad Zavoda su:

- sredstva iz budžeta Federacije BiH,
- sredstva osnivača,
- iz naknada za obavljanje intelektualnih i drugih usluga,
- iz legata, poklona, zavještenja i iz drugih izvora.

Član 9.

Vlada Kantona Sarajevo daje saglasnost na pravila, na planove rada i razvoja i godišnji program rada Zavoda.

Član 10.

Pitanja prava i obaveza između osnivača i Zavoda koja nisu regulisana ovom odlukom utvrdiće se ugovorom.

Član 11.

Organ upravljanja u Zavodu je Upravni odbor od pet članova.

Jedna trećina članova Upravnog odbora po pravilu imenuje se iz reda stručnih kadrova zaposlenih u Zavodu.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.

Član 12.

Organ rukovođenja u Zavodu je direktor.

Direktora Zavoda imenuje Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

Direktor Zavoda ne može biti član Upravnog odbora.

Član 13.

Organ kontrole poslovanja u Zavodu je Nadzorni odbor od tri člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Zavodu.

Član 14.

Radnici Zavoda ostvaruju prava u skladu sa zakonom, pravilima Zavoda i kolektivnim ugovorom.

Član 15.

Upravni odbor Zavoda uskladiće Pravila, akt o unutrašnjoj organizaciji Zavoda i druga akta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 16.

Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda vrše Ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo prostornog uređenja, stambenih i komunalnih poslova Kantona Sarajevo, svaku u okviru svoje nadležnosti.

Član 17.

Javna ustanova "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", obavezna je da u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove odluke, podnese prijavu radi upisa ovih promjena u sudski registar koji se vodi kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Član 18.

Za svoje obaveze Zavod odgovara svom svojom imovinom - potpunom odgovornost.

Osnivač Zavoda je supsidijarno odgovoran za obaveze Zavoda.

NOVINE
ARAJEVO

Srijeda, 24. februara 1999.

u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Broj 01-05-12-6/99

22. februara 1999. godine
Sarajevo

Predsjednik

Zakonodavno-pravne komisije
Avdo Čampara, s. r.

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OSNIVANJU FONDA KANTONA SARAJEVO ZA
IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I
POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I
SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA**

Član 1.

U Odluci o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 28/04-Prečišćeni tekst, 5/05 i 9/06), iza člana 5a., dodaju se novi članovi 5b. i 5c., koji glasi:

"Član 5b.

Vlada Kantona će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora i direktora Fonda memorijala i prije isteka mandata na koji su imenovani u sljedećim slučajevima:

- ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Fonda memorijala,
- ako je Fond memorijala poslovao sa gubitkom dvije (2) godine uzastopno,
- na lični zahtjev,
- ako Skupština ne usvoji Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda memorijala i
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima Fonda memorijala.

Procedura usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda memorijala, posljedice mogućeg neusvajanja navedenih akata, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i članova Upravnog odbora i direktora, precizirati će se Pravilima Fonda memorijala.

Član 5c.

Upravni odbor obavezan je da Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo redovno dostavlja zapisnike sa održanih sjednica Upravnog odbora, a Izvještaj o radu i finansijskom izvještaju godišnje.

Godišnji izvještaj o radu sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju i izvještaj o radu Upravnog odbora.

Član 2.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24549/07 Predsjedavajući
26. septembra 2007. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka j), člana 13. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), članova 3., 6., 26., 33. i 34. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 71. i 90. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/02, 8/03, 2/06 i 21/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU
KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI
CENTAR"**

Član 1.

U Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/06), član 12. (Način razrješavanja organa upravljanja), mijenja se i glasi:

"Član 12.

(Način prijevremenog razrješavanja organa upravljanja, organa rukovođenja i organa kontrole poslovanja)

Vlada Kantona Sarajevo će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora Ustanove i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev, u slučaju da Skupština Kantona Sarajevo ne usvoji Izvještaj o poslovanju Ustanove, odnosno Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Ustanove i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Pravilima Ustanove će se precizirati posljedice mogućeg neusvajanja Izvještaja o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Ustanove, kao i postupak i način razrješavanja predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora Ustanove i prije vremena za koje je imenovan".

Član 2.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar".

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24535/07 Predsjedavajući
26. septembra 2007. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c), člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 46. stav 3. i 47. Zakona o zaštiti kulturne baštine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA JAVNE
USTANOVE "KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU
KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG
NASLIJEDA SARAJEVO"**

Član 1.

U članu 3. stav 2. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99-Prečišćeni tekst) riječi: "Kapiol 16.", zamjenjuju se riječima: "Josipa Stadlera broj 32".

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Naziv i sjedište Zavoda iz st. 1. i 2. ovog člana može se promijeniti".

"Odluku o promjeni naziva i sjedišta Zavoda donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade Kantona".

Član 2.

Član 5. mijenja se i glasi:

"Član 5.

Djelatnost Zavoda je:

92.5 Djelatnost biblioteka, arhiva, muzeja i ostale kulturne djelatnosti

92.52 Djelatnost muzeja i zaštita historijskih objekata i zgrada

92.522 Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti

Ovaj podrazred obuhvata:

– Zaštitu i rekonstrukciju historijskih mjesta i građevina

92.53. Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata

92.530 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata

Ovaj razred obuhvata:

– Djelatnost botaničkih bašti i zooloških vrtova, uključujući i zoološke vrtove za djecu

– Djelatnost prirodnih rezervata, uključujući i zaštitu života u divljini".

Član 3.

U članu 7. dodaju se novi st. 1. i 2. koji glase:

"Djelatnost Zavoda iz člana 5. ove Odluke može se proširiti ili promijeniti".

"Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona".

Dosađajući stav 1. postaje stav 3.

Član 4.

U članu 9. iza riječi "pravila" dodaju se riječi: "pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji", a ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

Član 5.

Iza člana 13. dodaje se novi član 13.a. koji glasi:

"Član 13.a.

Vlada Kantona će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su imenovani u sljedećim slučajevima:

- ako utvrdi da je odgovoran za neuspjeh ili nezakonit rad Zavoda,
- ako je Zavod poslovao sa gubitkom dvije (2) godine uzastopno,
- na njegov lični zahtjev,
- ako Skupština ne usvoji godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda,
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Procedura usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju ustanove, posljedice mogućeg neusvajanja navedenih akata, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora i direktora, preciziraće se Pravilima Zavoda."

Član 6.

U čl. 15. i 17. riječ "ove" briše se, a riječ "odluke" zamjenjuje se riječima: "Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo".

Član 7.

U članu 16. iza riječi "uređenja", briše se zarez, a riječi: "stambenih i komunalnih poslova", zamjenjuju se riječima: "i zaštite okoliša".

Član 8.

Iza člana 16. dodaje se novi član 16a. koji glasi:

"Član 16a.

Upravni, odnosno nadzorni odbor obavezan je da Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno dostavlja zapisnike sa održanih sjednica upravnog, odnosno nadzornog odbora, a izvještaj o radu godišnje.

Godišnji izvještaj o radu sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj o radu nadzornog odbora."

Član 9.

Upravni odbor Zavoda dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladi Pravila i Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte sa odredbama ove Odluke.

Član 10.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo".

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona".

Broj 01-05-24524/07

26. septembra 2007. godine
Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo
dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 6. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/00 i 25/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "MES -
MEĐUNARODNI TEATARSKI I FILMSKI FESTIVAL
SARAJEVO"**

Član 1.

U članu 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99 - Prečišćeni tekst, iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Naziv i sjedište MES-a iz st. 1. i 2. ovog člana može se promijeniti."

"Odluku o promjeni naziva i sjedišta MES-a donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade Kantona".

Član 2.

U članu 5. dodaju se novi st. 1. i 2. koji glase:

"Djelatnost MES-a iz člana 4. ove Odluke može se proširiti ili promijeniti."

"Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona".

Dosađajući stav 1. postaje stav 3.

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Broj 1 – Strana 9

ara 2013. Četvrtak, 10. januara 2013.

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
90.04 Rad umjetničkih objekata.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31434/12

Predsjedavajuća

27. decembra 2012. godine

Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 25. Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/00 i 7/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O PREUZIMANJU PRAVA
OSNIVAČA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"

Član 1.

Član 5. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Muzej Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 3/99 - Prečišćeni tekst i 33/07), mijenja se i glasi:

"Član 5.

Djelatnost "Muzeja" je:

91.02 Djelatnost muzeja

91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce.

90.03 Umjetničko stvaralaštvo

95.24 Popravlak namještaja i pokućstva."

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31435/12

Predsjedavajuća

27. decembra 2012. godine

Skupština Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 46. stav 3. i 47. stav 1. Zakona o zaštiti kulturne baštine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/00 i 37/08), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O PREUZIMANJU PRAVA
OSNIVAČA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI
ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I
PRIRODNOG NASLIJEDA SARAJEVO"

Član 1.

Član 5. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 3/99 - Prečišćeni tekst i 31/07), mijenja se i glasi:

"Član 5.

- (1) Djelatnost "Zavoda" je zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija kulturno-historijskih dobara sa utvrđivanjem mjera zaštite, kao i zaštita, očuvanje i unapređenje prirodnih dobara sa mjerama zaštite.
- (2) Djelatnost Zavoda prema klasifikaciji djelatnosti obuhvata:
91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva
91.02 Djelatnost muzeja

91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce
91.04 Djelatnost botaničkih i zoooloških vrtova i prirodnih rezervata

41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Ovaj razred također uključuje:

renoviranje i restauriranje historijskih mjesta i građevina

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31436/12

Predsjedavajuća

27. decembra 2012. godine

Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 29. stav 1. Zakona o arhivskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/00 i 3/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O PREUZIMANJU PRAVA
OSNIVAČA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV
SARAJEVO"

Član 1.

Član 5. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 3/99 - Prečišćeni tekst i 33/07), mijenja se i glasi:

"Član 5.

(1) Djelatnost "Arhiva" je:

91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva."

(2) Djelatnost "Arhiva" obuhvata:

- preuzimanje javne arhivske građe,
- prikupljanje privatne arhivske građe otkupom, poklonom ili odlaganjem,
- stručno sređivanje arhivske građe radi korišćenja u javne, naučne i druge društvene svrhe,
- objavljivanje građe i izdavanje stručnih i drugih publikacija, naučnih studija, organizovanje naučnih i drugih skupova i izložbi,
- vođenje evidencije i stručnog nadzora i vršenje zaštite arhivske građe u nastajanju,
- provođenje mjera zaštite arhivske građe u arhivu i brige za njenu sigurnost,
- međusobnu saradnju i saradnju sa drugim ustanovama kulture, nauke, upravnim i drugim srodnim ustanovama i dokumentacijskim i informacijskim službama,
- obavljanje i drugih poslova na području arhivske i drugih pomoćnih historijskih i informacijskih znanosti.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31437/12

Predsjedavajuća

27. decembra 2012. godine

Skupština Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 4. stav 1. Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/00 i 7/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, donijela je



PRAVILA
JAVNE USTANOVE KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU
KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA

Član 10.

(Dopuna naziva Zavoda)

Organizaciona cjelina, iz člana 8 Pravila, kao dio Zavoda, može uz naziv Zavoda dodati i svoj naziv koji proizlazi iz dijela djelatnosti koju vrši.

Član 11.

(Promjena naziva Zavoda)

Odluku o promjeni naziva Zavoda, dvotrećinskom većinom glasova donosi Upravni odbor uz saglasnost osnivača u slučaju proširenja ili promjene djelatnosti.

Član 12.

(Sjedište Zavoda)

Sjedište Zavoda je u Sarajevu u ulici Josipa Štadlera br. 32.

Član 13.

(Pečat i štambilj Zavoda)

- (1) Zavod ima svoj pečat i štambilj na kojim je ispisan naziv Zavoda.
- (2) Pečat Zavoda je kružnog oblika, prečnika 20 mm i 40 mm, a štambilj Zavoda je pravougaonog oblika u kojima stoji puni naziv Zavoda.

POGLAVLJE III. POSLOVI I DJELOKRUG RADA

Član 14.

(Djelatnost Zavoda)

(1) Djelatnost Zavoda je zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija kulturno-historijskih dobara sa utvrđivanjem mjera zaštite, kao i zaštita, očuvanje i unaprijeđenje prirodnih dobara sa mjerama zaštite.

(2) Djelatnost Zavoda prema klasifikaciji djelatnosti obuhvata:

- 91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva
- 91.02 Djelatnost muzeja
- 91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce
- 91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
- 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Ovaj razred uključuje i:

renoviranje i restauriranje historijskih mjesta i građevina

(3) Pored na ovaj način definisane djelatnosti, Zavod kao služba zaštite:

- Daje inicijativu za donošenje propisa i preduzima druge slične aktivnosti u vezi sa zaštitom kulturno-historijske i prirodne baštine;
- Vršiti stručno proučavanje i istraživanje podataka od značaja za dobra baštine i primjenjuje naučne metode zaštite;
- Utvrđuje koja dobra imaju svojstvo dobra baštine i utvrđuje status dobra baštine;
- Vršiti evidenciju, valorizaciju i kategorizaciju dobra baštine, te izrađuje prijedlog za stavljanje dobra baštine pod zaštitu;
- Vodi registar zaštićenih dobara na području Kantona;
- Prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje dokumentaciju za sve vrste dobara;
- Izrađuje ili daje saglasnost na separate zaštite kulturno-historijskih i prirodnih dobara za plansku i provedbenu dokumentaciju;
- Daje mišljenja i saglasnosti na sve elaborate, studije i projekte koji tretiraju dobra baštine, kao i na sve vrste zahvata koji se izvode na dobrima i u njihovoj bližoj okolini;
- Izrađuje elaborate, projekte i studije koji uključuju sanaciju, konzervaciju, rekonstrukciju, restauraciju, revitalizaciju i uređenje;
- Utvrđuje način ostvarivanja metoda zaštite i propisuje uslove korištenja baštine;





PRAVILA

JAVNE USTANOVE KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA

- Vršiti konstantan nadzor nad stanjem dobara baštine i propisuje mjere zaštite;
- Vršiti neposredni stručni nadzor nad izvođenjem zahvata na dobrima i u njihovoj bližoj okolini;
- Pokreće postupak za obustavu daljih radova;
- Donosi odobrenja za arheološko iskopavanje i istraživanje lokaliteta;
- Pruža stručnu pomoć drugim institucijama zaštite, pravnim i fizičkim licima, imalcima ili vlasnicima dobara;
- Vršiti propagandu i popularizaciju baštine, objavljuje publikacije o dobrima i rezultatima rada na dobrima;
- Organizuje simpozijume, savjetovanja, predavanja, izložbe i druge pogodne oblike edukacije;
- Stara se o stalnom usavršavanju stručnih kadrova;
- Sarađuje sa organima i institucijama nadležnim za prostorno uređenje;
- Ostvaruje stalnu saradnju sa srodnim institucijama u vršenju djelatnosti zaštite dobara kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, a naročito na usklađivanju planova rada, korišćenju tehničke opreme, stručnih kadrova i informacija;
- Na zahtjev Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, dostavlja tražene podatke za Registar naslijeđa od značaja za BiH i izvode iz Registra dobara baštine i dobara baštine pod prethodnom zaštitom.
- Obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u skladu sa Zakonom.

Član 15.

(Promjena djelatnosti)

Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti Zavoda utvrđenoj u prethodnom članu Pravila, donosi osnivač na obrazložen prijedlog Upravnog odbora Zavoda, usvojen dvotrećinskom većinom glasova.

Član 16

(Ciljevi djelatnosti)

Zaštita dobara kulturne baštine vrši se u cilju:

- očuvanja dobara u izvornom stanju radi njihove predaje budućim naraštajima u očuvanom stanju,
- stvaranje uslova za njihovo čuvanje u izvornom stanju,
- sprečavanje svake radnje koja direktno ili indirektno ugrožava dobra ili bi mogla promijeniti njegovo izvorno svojstvo,
- revitalizacije i stvaranja uslova da dobra služe potrebama društva i pojedinaca u okviru namjena koja će potpomoći njihovo očuvanje.

Član 17.

(Javna ovlaštenja)

U obavljanju svoje redovne djelatnosti, u dijelu koji se odnosi na postupak izdavanja ili odbijanja saglasnosti za radove na i oko dobara kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa korisnici usluga imaju status stranke u postupku na način kako to određuju norme Zakona o upravnom postupku.

POGLAVLJE IV. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE

Član 18.


(Zastupanje Zavoda)

- (1) Direktor Zavoda zastupa, predstavlja Zavod i potpisuje sve akte uopućene trećim licima.
- (2) U slučaju odsustva, direktora zamjenjuje lice koje on ovlasti.
- (3) Lice koje zamjenjuje direktora ima sva prava i dužnosti direktora Zavoda.

Član 19.

(Prenos ovlaštenja putem punomoći)

- (1) Svoja ovlaštenja za zastupanje Zavoda direktor može putem generalne ili specijalne punomoći prenijeti na drugo lice u Zavodu ili van ustanove.
- (2) Sadržinu, obim i trajanje punomoći određuje direktor Zavoda.





12
3916
PB. 1

Broj: 09-02-37690/24
Sarajevo, 21.08.2024. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

PREDMET: Mišljenje na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo".-

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/17-Dруги нови преčišćени текст, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" usklađen je sa odredbama Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10).

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17- Други нови преčišćени текст, 2/18-Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



OPREMLJEN ZA PREDSTAVU U VLADI KANTONA SARAJEVO

Amir Bisić, dipl. pravnik



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04-02-37689-1/24
Sarajevo, 30.07.2024. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
gosp. Kenan Magoda, ministar

PREDMET: Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, mišljenje –

VEZA: Vaš akt, broj: 12-04-03-3960-3/24 od 24.07.2024. godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/17-Dруги нови преčišćени текст, 2/18-Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog Odluke i daje sljedeće

MIŠLJENJE

Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo nije propis već pojedinačni akt Skupštine Kantona Sarajevo radi čega se ne cijeni njegova usklađenost sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugih pravnih akata kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu;
2. a/a.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241
Web: <http://mpu.ks.gov.ba>, E-mail: mpu@mpu.ks.gov.ba

1/1



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08-03-11-37700/24 AH
Sarajevo, 30.07.2024. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Predmet: Mišljenje na Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“

Veza: Vaš dopis, broj: 12-04-03-35960-4/24 od 24.07.2024. godine

Vezano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog Odluke dostavilo na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Donošenje Odluke o dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne Ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ neće izazvati potrebu za dodatnim budžetskim sredstvima na pozicijama budžetskog korisnika“.

Obzirom da za provođenje Prijedloga Odluke nisu potrebna dodatna sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu, na navedeni Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu, **nema primjedbi**.



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: mf@mf.ks.gov.ba

1/2

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga Odluke koji se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.

MINISTAR

Dr. Afan Kalamujić



Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF – Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremio: Amir Hamzić.

Kontrolisala: Amina Moćević, m.č. o.č.



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: mf@mf.ks.gov.ba

2/2

Izvod iz Ustava Kantona Sarajevo
člana 12. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka d.
(„Službene novine Kantona Sarajevo“,
br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17)
(ČLAN 12. i 18.)

Broj 1 - Strana 2

SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Ponedjeljak, 11. marta 1996. godine

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

- a) staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- b) osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- c) osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;
- d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimane odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu pretpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;

e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;

f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zadržavanje;

g) donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;

h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;

i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;

j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;

k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;

l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;

m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samo stalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

- a) jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- b) zdravstvo;
- c) politika zaštite čovjekove okoline;
- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasne i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Propisi se smatraju donesenim ako sjednici prisustvuje najmanje 51% (pedesetijedanposto) poslanika i ako je za predloženi propis glasala većina od ukupnog broja izabranih poslanika.

Izuzeito, kada se radi o pitanjima vezanim za ostvarivanje posebnih nacionalnih, socijalnih ili drugih interesa određenih grupa građana, 15% (petnaestposto) poslanika može zatražiti da se odluka donese dvotrećinskom većinom od ukupnog broja izabranih poslanika u Skupštini.

Propisi koji imaju karakter općeg akta stupaju na nagu kako je to u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.

Član 22.

Provođenje istrage

Skupština ili njeni odbori mogu provoditi istrage radi raspravljanja određenih pitanja koja su se pojavila u odnosima unutar Kantona, a u kojima je učestvovao bilo koji od poslanika, članova Vlade odnosn organa ili službi kantonalne Vlade, te u tom cilju pozivati svjedoke ili prikupljati druge dokaze.

Postupak provođenja istrage u smislu prethodnog stava uređuje Skupština posebnim propisom.

B) IZVRŠNA VLAST

Član 23.

Opća odredba

Izvršnu vlast u Kantonu vrše Predsjednik (dalje: Predsjednik) i Vlada Kantona (dalje: Vlada).

Član 24.

Predsjednik Kantona

Predsjednika bira Skupština većinom glasova između kandidata koje predlože poslanici.

Predsjednik se bira na period od 2 (dvije) godine i ne može se na tu funkciju birati više od 2 (dva) puta uzastopno.

Član 25.

Nadležnosti Predsjednika Kantona

Predsjednik je nadležan za:

- a) imenovanje i smjenjivanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade;
- b) predlaganje sudija kantonalnih sudova;
- c) predstavljanje i zastupanje Kantona u zemlji i inostranstvu;
- d) zaključivanje ugovora i drugih akata kojima se preuzimaju prava i obaveze za Kanton, s tim da se za ugovore veće vrijednosti i ugovore iz oblasti međunarodne suradnje mora pribaviti suglasnost Skupštine sukladno ovom Ustavu;
- e) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;
- f) razmatranje izvještaja ombudsmena i drugih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i obezbjeđivanje poduzimanja potrebnih mjera u zaštiti ljudskih prava i sloboda;

Zakon o Vladi Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“,
broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka)
(čl. 26. i 28. stav 4.)

Broj 36 – Strana 4

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 11. septembra 2014.

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14

22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvaić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMA

(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takсени obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev



SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Godina I – Broj 6

Ponedjeljak, 15. juna 1992.

SARAJEVO

 Akontacija preplate
 za 1992. godinu 3.900 dinara
 Žiro-račun 10100-603-1396

110

6/92 8/93 13/94 ZAKON O USTANOVAMA

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1 ovog člana obezbeđuje osnivač.

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM

O USTANOVAMA

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, dječije zaštite, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrđenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti nije isključivo dobiti

Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Član 2.

Ustanovu može osnovati domaće odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine. Zakonom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice ne može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova. Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se javno i nesmećano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), opštine ili gradske zajednice.

Javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada nadležna skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

Član 4.

Radnici osiavaju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

II – OSNIVANJE USTANOVE

Član 5.

Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.

Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima,
- prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Član 7.

Ustanovu mogu osnovati dva ili više osnivača.

Ako ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom koji se zaključuje u pismenoj formi.

Član 8.

Osnivač može prenijeti i obaveze osnivača na drugo pravno ili fizičko lice.

Aktom o prenošenju prava i obaveza osnivača uređuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača ustanove.

Član 9.

Ustanova ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitostima rada nije njem ne utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom.

III – DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I UDRUŽIVANJE USTANOVA

Član 10.

Ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana 1. ove uredbe, ako ispunjava uslove utvrđene zakonom za svaku od tih djelatnosti.

Član 11.

Ustanova može, bez upisa u sudski registar, da obavlja privremenu djelatnost i privremenu aktivnost radi zbrinjavanja poslovnih nesposobnih lica i profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja invalidnih lica, u manjem obimu ili povremeno, ako ta djelatnost odnosno aktivnost služi ostvarivanju djelatnosti odnosno izvršavanju poslova radi kojih je ustanova osnovana.

Član 12.

Ustanovi se mogu povjeriti javna ovlaštenja iz djelokruga organa državne uprave za vršenje i stručnih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove ima određena ovlaštenja u pravnom prometu kao i poseban obračun rezultata poslovanja, u skladu sa zakonom.

Dio ustanove iz stava 1. ovog člana nema svojstvo pravnog lica.

Član 14.

Ustanovu može proširiti ili promijeniti djelatnost, kao i vršiti statusne promjene: spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.

Član 15.

Osnivači ustanova koje su se spojile odlučuju o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovi koja je nastala spajanjem.

Osnivač ustanove koja se podijelila i ustanove iz koje se izdvoji dio u samostalnu ustanovu odlučuje o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovama koje su nastale podjelom, odnosno prema ustanovi koja je nastala izdvajanjem.

Prava i obaveze osnivača prema ustanovi koja se pripojila drugoj ustanovi prestaju danom upisa akta o pripajanju u sudski registar.

U slučaju statusne promjene ustanove imovinska i druga prava i obaveze uređuju se ugovorom.

Član 16.

Ustanova može ugovorom povjeriti drugoj ustanovi, preduzeću ili fizičkom licu obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 17.

Zakonom se može propisati obaveza udruživanja ustanova u odgovarajući oblik udruživanja (u daljem tekstu: obavezni oblik udruživanja); njegova prava; obaveze; način sticanja sredstava za rad; način upravljanja i rukovođenja i druga pitanja.

Ustanove udružene u obavezni oblik udruživanja zadržavaju svojstvo pravnog lica.

Član 18.

Rad ustanova i obaveznog oblika udruživanja je javan.

IV - SJEDIŠTE I NAZIV USTANOVE

Član 19.

Sjedište ustanove je mjesto u kome se obavlja djelatnost radi koje je ustanova osnovana.

Ako se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedištem se smatra mjesto koje je određeno pravilima ustanove.

Član 20.

Ustanova može promijeniti sjedište uz saglasnost osnivača. Odluka o promjeni sjedišta ustanove donosi se na način utvrdjen pravilima ustanove.

Naziv ustanove i ime podjedinica ustanova radi. Ustanova može promijeniti naziv uz saglasnost osnivača.

Odluka o promjeni naziva ustanove donosi se na način utvrdjen pravilima ustanove.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove iz stava 13. ove Uredbe može, uz naziv ustanove, dodati i bilo koji dio dijela ustanove.

Član 22.

Naziv ustanove upućuje na djelatnost i sjedište ustanove. Ustanova može imati i skraćeni naziv.

Naziv i skraćeni naziv mora se istaći na ulazu u poslovne prostorije ustanove.

Član 23.

U naziv ustanove može se unijeti ime umrle istorijske i druge znamenite ličnosti.

Za unosjenje u naziv imena iz stava 1. ovog člana potrebna je dozvola organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada ustanove, osim ako je jedan od osnivača Skupština R BiH, skupština opštine ili skupština gradske zajednice, kao i vrstanak rodnika te ličnosti do trećeg stepena srodstva, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Na zahtjev organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada ustanove ili rodnika iz stava 2. ovog člana nadležni viši sud odlučuje da se iz naziva ustanove briše ime umrle istorijske ili druge znamenite ličnosti, ako ocijeni da je načinom obavljanja djelatnosti ustanove ugled te ličnosti doveden u pitanje.

U naziv ustanove ne može se unijeti naziv Republike, opštine ili gradske zajednice, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

V - ORGAN UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I DRUGI ORGANI U USTANOVAMA

Član 24.

Organ upravljanja u ustanovi je upravni odbor. Organ rukovođenja u ustanovi je direktor, upravnik, dekan ili drugi odgovarajući poslovodni organ utvrdjen zakonom (u daljem tekstu: direktor).

Organ kontrole poslovanja u ustanovi je nadzorni odbor.

Član 25.

Upravni odbor ima najmanje tri, a najviše devet članova. Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove upravnog odbora javne ustanove imenuje i razrješava, u ime osnivača, Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada RBiH), izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Jedna trećina članova upravnog odbora po pravilu imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Predsjednik i članovi upravnog odbora imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Direktor ustanove ne može biti član upravnog odbora.

Broj članova upravnog odbora bliže se određuje pravilima ustanove, u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.

Član 26.

Osnivač odnosno Vlada RBiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice može razriješiti predsjednika i članove upravnog odbora i prije vremena, a koje je imenovao, ako utvrdi da je odgovoran za neuspjeh u nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev u drugim slučajevima utvrdjenim zakonom i pravilima ustanove.

Član 27.

Upravni odbor donosi pravila ustanove.

Imenuje i razrješava direktora.

Utvrdjuje planove rada i razvoje.

Utvrdjuje godišnji program rada.

Utvrdjuje finansijski plan i uslovi podizanja obračuna.

Utvrdjuje akt o unutrašnjoj organizaciji ustanove.

Utvrdjuje druge opšte akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

IZVOD IZ ZAKONA O ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE ("SL. NOVINE KANTONA SARAJEVO", BR. 2/00 I 37/8)

U slučaju iz stava 1. ovog člana Kanton je dužan da naknadi vlasniku štetu koja bi nastala tim ograničenjem.

Visina štete utvrđuje se ugovorom između Kantona i vlasnika nepokretnosti.

U slučaju spora visinu štete utvrđuje nadležni sud.

VI - SUBJEKTI ZAŠTITE BAŠTINE

Član 45.

Nadležno ministarstvo stvara uslove za zaštitu, korištenje i obnovu baštine, vrše inspeksijski nadzor i obavlja druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Član 46.

Stručne i sa njima vezane upravne poslove zaštite, korištenja i obnove baštine u smislu ovog zakona obavlja Kantonalni zavod.

Stručne poslove zaštite, korištenja i obnove baštine obavljaju i muzeji, arhivi, galerije, biblioteke, pravna lica osnovana za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova i druga pravna lica (u daljem tekstu: organizacije za zaštitu), u skladu sa zakonom kojim se uređuje odgovarajuća djelatnost (muzejska, arhivska i druga djelatnost) i osnivačkim aktom.

Organizaciju zaštite iz prethodnog stava, može osnovati Kanton, Grad i općina sa područja Kantona u skladu sa svojim potrebama i sredstvima kojim raspolaže.

Prije donošenja odluke o osnivanju neke od organizacija za zaštitu iz stava 2. ovog člana nadležno vijeće, odnosno Skupština Kantona se izjašnjava o elaboratu o opravdanosti osnivanja organizacije za zaštitu čiji obavezni dio čine troškovi neophodni za osnivanje i redovno obavljanje djelatnosti, kao i izvor i način njihovog obezbjeđivanja.

Elaborat iz prethodnog stava za potrebe Vijeća obezbjeđuje nadležna služba Grada, odnosno općine sa područja Kantona, a za potrebe Skupštine Kantona nadležno ministarstvo.

Član 47.

Kantonalni zavod se osniva kao javna ustanova, kojoj se povjeravaju javna ovlaštenja da u skladu sa ovim zakonom odlučuje u pojedinačnim stvarima o pravima i obavezama pravnih i fizičkih lica.

Kada Kantonalni zavod u okviru svoje djelatnosti odlučuje u pojedinačnim stvarima o pravima i obavezama pravnih i fizičkih lica, o žalbi protiv rješenja zavoda odlučuje nadležno ministarstvo.

Kantonalni zavod ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležno ministarstvo rješenjem ne utvrdi da su obezbijeđeni sljedeći uslovi: odgovarajuće prostorije za rad i čuvanje dokumentacije, oprema za rad i odgovarajući kadrovi.

Bliži propis o uslovima iz stava 3. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove kulture.

Član 48.

Kantonalni zavod, pored poslova utvrđenih ovim zakonom obavlja i sljedeće poslove:

stara se o zaštiti, korištenju i obnovi dobara baštine;

utvrđuje mjere zaštite iz alineje 9. člana 8. ovog zakona;

obavlja poslove za druge kantone u slučaju da nije osnovan zavod za područje nekog kantona, a skupština toga kantona povjeri mu poslove očuvanja, zaštite i obnove baštine;

vodi Registar dobara baštine i dobara baštine pod prethodnom zaštitom;

dostavlja podatke o dobrima baštine i dobrima baštine pod prethodnom zaštitom Federalnom ministarstvu radi uspostavljanja i održavanja Centralnog registra dobara baštine i dobara baštine pod prethodnom zaštitom;

daje mišljenje u postupku eksproprijacije ili ograničenja prava korišćenja zaštićenog dobra baštine;

pruža stručnu pomoć drugim organizacijama zaštite, pravnim i fizičkim licima, imaojcima ili vlasnicima dobara baštine;

sarađuje sa kantonalnim zavodima drugih kantona;

stara se o stalnom usavršavanju stručnih kadrova Kantonalnog zavoda;

sarađuje sa organima institucijama nadležnim za prostorno uređenje Kantona;

sarađuje sa odgovarajućim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj;

obavlja i druge poslove na zahtjev Skupštine, Vlade i nadležnog ministarstva.

Član 49.

Bliži propis o sadržaju, obliku i načinu vođenja Registra dobara baštine i dobara baštine pod prethodnom zaštitom donosi ministar nadležan za poslove kulture.

Član 50.

Kantonalni zavod, obavlja i druge poslove utvrđene propisima iz oblasti prostornog planiranja i zaštite čovjekove okoline.

VII - FINANSIRANJE DJELATNOSTI ZAVODA I ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU

Član 51.

Kanton obezbjeđuje sredstva za redovnu djelatnost Kantonalnog zavoda.

Kanton, Grad i općine sa područja Kantona obezbjeđuju sredstva za redovnu djelatnost organizacija za zaštitu čiji su osnivači u okviru svojih budžeta.

Član 52.

Kanton može pružiti bespovratnu finansijsku pomoć za zaštitu, korišćenje i obnovu dobara baštine I i II kategorije iz sredstava međunarodnih kredita, donacija i drugih izvora.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 19. novembra 2008. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE

Član 1.

Iza člana 7. Zakona o zaštiti kulturne baštine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00), dodaje se član 7 a koji glasi:

"Član 7 a

Pod dobrom baštine smatra se i dobro prirodnog naslijeđa koje čini cjelinu sa nepokretnim dobrima iz čl. 5. i 6. ovog zakona.

Na dobro prirodnog naslijeđa iz stava 1. ovog člana primjenjuju se i propisi o zaštiti prirode.

U slučaju da odredbe ovog zakona ili propisa donesenog na osnovu ovog zakona nisu u skladu sa propisima o zaštiti prirode, primjenjuje se propis kojim se utvrđuju strožije mjere zaštite dobara prirodnog naslijeđa."

Član 2.

Iza člana 8. dodaje se član 8 a koji glasi:

"Član 8 a

Zaštita dobara kulturne baštine vrši se u cilju:

- a) očuvanja kulturnih dobara u izvornom stanju radi njihove predaje budućim naraštajima u očuvanom stanju,
- b) stvaranja uslova za njihovo čuvanje u izvornom stanju,
- c) sprječavanja svake radnje koja direktno ili indirektno ugrožava dobro baštine ili bi mogla promijeniti njegovo izvorno svojstvo,
- d) revitalizacije i stvaranja uslova da kulturna dobra služe potrebama društva i pojedinaca u okviru namjena koje će potpomoći njihovo očuvanje."

Član 3.

U članu 14. dodaju se st. 2., 3. i 4. koji glase:

"Zaštićeno dobro baštine ne može izgubiti to svojstvo, niti biti brisano iz Registra zaštićenih dobara baštine.

Dobro baštine pod prethodnom zaštitom koje u roku od 5 godina ne bude stavljeno pod zaštitu, ne može izgubiti to svojstvo, niti biti brisano iz Registra dobara baštine pod prethodnom zaštitom.

Dobra koja neka lokalna zajednica smatra značajnim, a nisu obuhvaćena ni jednim od navedenih sistema zaštite, mogu se dodatno štititi kroz prostorno-plansku dokumentaciju opštine ili Grada Sarajeva."

Član 4.

U članu 15. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Radi zaštite i očuvanja dobara baštine Kantonalni zavod je obavezan na saradnju sa Komisijom/Povjerenstvom za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, a u cilju:

- uspostavljanja centralnog državnog registra naslijeđa od značaja za Bosnu i Hercegovinu i sistema stalne komunikacije i razmjene informacija u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa;
- jačanja svijesti o ulozi kulturnog naslijeđa u održivom razvoju i povratku izbjeglih lica;
- razvoja instrumenata za upravljanje naslijeđem;
- jačanja saradnje domaćih i međunarodnih institucija u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa;
- realizacije principa otvorenog tržišta pri izradi projekata zaštite spomenika i sprječavanja monopola u tom segmentu koji onemogućava razvoj i uvođenje novih znanja na polju zaštite kulturnog naslijeđa."

Član 5.

U članu 16. iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Ministar nadležan za poslove kulture donosi Pravilnik o postupku kategorizacije i utvrđivanju prijedloga odluke o proglašenju dobara zaštićenim."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 6.

U članu 18. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Kantonalni zavod je obavezan da primjerak Odluke o proglašenju određenog nepokretnog dobra zaštićenim dostavi nadležnom zemljišno-knjižnom sudu i podnese zahtjev za upis ovog svojstva u zemljišnu knjigu."

Član 7.

U članu 20. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Radnje iz prethodnog stava Kantonalni zavod vrši u saradnji sa Komisijom/Povjerenstvom za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, te sa institucijama prostornog planiranja, vlasnicima zaštićenih dobara i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima."

Član 8.

U članu 24. iza stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"I kada se radi o obnovi ili novoj izgradnji objekta izvan obuhvata zaštitnog pojasa, ali na područjima koja graniče sa obuhvatom zaštitnog pojasa, nadležni organ za odobravanje građenja obavezan je pribaviti stručno mišljenje na projekat obnove od Kantonalnog Zavoda."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 9.

U članu 28. mijenja se stav 2. koji glasi:

Nalazač je dužan da pronađeno dobro baštine preda Muzeju Sarajeva uz pravo na odgovarajuću nagradu u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju nalazača dobra baštine koji donosi Vlada Kantona na prijedlog ministra nadležnog za poslove kulture.

Iza stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

Nakon završetka postupka kategorizacije dobra koja budu razvrstana u I kategoriju, Muzej Sarajeva povjeriće na čuvanje Zemaljskom muzeju, a koja budu razvrstana u II i III kategoriju zadržaće u svom fondu."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 10.

Član 38. i 39. brišu se.

Član 11.

U članu 48. iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi:

"- Na zahtjev Komisije/Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, dostavlja tražene podatke za Registar naslijeđa od značaja za Bosnu i Hercegovinu i izvode iz Registra dobara baštine i dobara baštine pod prethodnom zaštitom."

Član 12.

U članu 56. riječi: "nadležno ministarstvo putem", brišu se, a riječ: "inspektora", zamjenjuje se riječju: "inspektor".

Član 13.

U članu 65. stav 1, brojevi i riječi: "1.000 do 10.000", zamjenjuju se brojevima i riječima: "1.500 do 15.000", a riječi: "imalac radnje", brišu se.

U stavu 2. brojevi i riječi: "200 do 2.000", zamjenjuju se brojevima i riječima: "300 do 3.000".

U stavu 3. brojevi i riječi: "100 do 1.000", zamjenjuju se brojevima i riječima: "150 do 1.500", a riječ: "pojedinaac", zamjenjuje se riječima: "fizičko lice".

Član 14.

U članu 66. stav 1, brojevi i riječi: "500 do 5.000", zamjenjuju se brojevima i riječima: "1.500 do 15.000", riječi: "imalac radnje", brišu se.

U stavu 2., brojevi i riječi: "100 do 1.000", zamjenjuju se brojevima i riječima: "300 do 3.000". U stavu 3., brojevi i riječi: "50 do 500", zamjenjuju se brojevima i riječima: "150 do 1.500", a riječ: "pojedinaac", zamjenjuje se riječima: "fizičko lice".

Član 15.

Iza člana 71. dodaje se član 71 a, koji glasi:

"Član 71 a

Međunarodne konvencije - Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (Hag, 1954. godine), Evropska konvencija o zaštiti arheološkog naslijeđa (London, 1969. godine), Konvencija o mjerama za zaštitu i spriječavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara (Pariz, 1970. godine), Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Pariz, 1972. godine), Konvencija o zaštiti arhitektonskog naslijeđa Evrope (Granada 1985. godine), kao i konvencije i drugi međunarodni multilateralni i bilateralni ugovori kojima pristupi ili koje prihvati Bosna i Hercegovina nakon stupanja na snagu ovog zakona su nadređeni ovom zakonu i njihove odredbe svi subjekti zaštite su obavezni na odgovarajući način primjenjivati.

U slučaju donošenja državnog zakona, njegove odredbe su nadređene odredbama ovog zakona i primjenjivat će se neposredno sve do usaglašavanja odredbi ovog zakona sa odredbama državnog zakona."

Član 16.

Sve imenice upotrijebljene u ovom zakonu samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 17.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o zaštiti kulturne baštine.

Član 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-01-31495/08
19. novembra 2008. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
dr. Denis Zvizdić, s. r.



BOSANSKI
JEZIK

KD BIH 2010

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI BIH 2010.



Bosna i Hercegovina



Agencija za statistiku
Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 2010

Ovaj razred isključuje:

- izradu računarskih programa (softvera) za računovodstvene sisteme (vidi 62.01)
- pravno savjetovanje i zastupanje (vidi 69.10)
- računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje (vidi 69.20)
- savjetovanje u vezi s arhitektonskim djelatnostima i inženjersvom (vidi 71.11 i 71.12)
- savjetovanje u području zaštite okoliša, poljoprivrede, osiguranja i slične savjetodavne djelatnosti (vidi 74.90)
- savjetovanje u vezi s traženjem rukovodećeg osoblja ili njihovim zapošljavanjem (vidi 78.10)
- savjetovanje u području obrazovanja (vidi 85.60)

71 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza

Ova oblast uključuje arhitektonske i inženjerske usluge, usluge izrade nacrt (projektiranja), usluge građevinskog nadzora te istraživačke i kartografske usluge.

Također uključuje izvođenje fizikalnih, hemijskih i ostalih analitičkih ispitivanja.

71.1 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

Ova grana uključuje arhitektonske i inženjerske usluge, usluge izrade nacrt (projektiranja), usluge građevinskog nadzora, istraživačke i kartografske usluge te slične usluge.

71.11 Arhitektonske djelatnosti

Ovaj razred uključuje:

- arhitektonske savjetodavne djelatnosti:
 - izradu nacrt (projektiranje) zgrada
 - urbanističko i prostorno planiranje i projektiranje zelenih površina

Ovaj razred isključuje:

- djelatnosti računarskih savjetnika (vidi 62.02 i 62.09)
- uređenje interijera (vidi 74.10)

71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

Ovaj razred uključuje:

- tehničko projektiranje (tj. primjenu zakona fizike i načela inženjersva kod projektiranja mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema) i savjetodavne djelatnosti za:
 - projekte razvoja i izrade mašina, industrijskih procesa i postrojenja
 - projekte iz područja niskogradnje, hidrogradnje, saobraćaja
 - projekte iz područja vodoprivrede
 - izradu, izvođenje i nadzor projekata iz područja energetike, elektrike i elektronike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije, sistem-inženjeringa i sigurnosnog inženjeringa
- izradu projekata klimatizacije, hlađenja, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćenja te projekata akustičnosti itd.
- geofizička, geološka i seizmička istraživanja
- geodetske istraživačke djelatnosti:
 - premjeravanje zemljišta i granica
 - hidrološka mjerenja
 - istraživanje podzemnih površina
 - kartografsko i prostorno snimanje

Ovaj razred isključuje:

- probno bušenje u vezi s rudarstvom (vidi 09.10 i 09.90)
- razvoj ili izdavanje povezanih softvera (vidi 58.29 i 62.01)

Član 17.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o zaštiti kulturne baštine.

Član 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-01-31495/08
19. novembra 2008. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
dr. Denis Zvizdić, s. r.

